



PRIMLJENO:	24. 6	20 22 GOD.
1 KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/22-42	
VEZA:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

SKUPŠTINA CRNE GORE

**Predsjednici
Danijeli Đurović**

Na osnovu člana 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, potpredsjednici Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarki evropskih poslova dr Jovani Marović, postavljam sljedeće

POSLANIČKO PITANJE:

Kako ocjenjujete zaključke Evropskog savjeta u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, i šta Vaše ministarstvo radi da ojača pregovaračku strukturu Crne Gore sa EU?

Obrazloženje ću dati na sjednici Skupštine.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

POSLANIK

Andrija Nikolić

AN



Crna Gora

Ministarstvo evropskih poslova



CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE

Adresa: Bulevar revolucije 15

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 481 301

PRIMLJENO:	28. 6. 20 22	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/22-42/2	
VEZA:		
EPA:	28. Jun 2022. godine	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Br: 01-08/22-545/2

Za: **SKUPŠTINA CRNE GORE**
n/r g-đi Danijeli Đurović, predsjednici Skupštine Crne Gore

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje Andrije Nikolića, poslanika Demokratske partije socijalista

Poštovana predsjednice Skupštine,

U skladu s članom 191 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, u prilogu dostavljamo pisani odgovor na poslaničko pitanje **Andrije Nikolića, poslanika Demokratske partije socijalista.**

S poštovanjem,

Potpredsjednica Vlade za spoljnu
politiku, evropske integracije i regionalnu
saradnju i ministarka evropskih poslova

dr Jovana Marović





Odgovor na poslaničko pitanje Andrije Nikolića, poslanika Demokratske partije socijalista: Kako ocjenjujete zaključke Evropskog savjeta u dijelu koji se odnosi na Crne Goru, i šta Vaše ministarstvo radi da ojača pregovaračku strukturu Crne Gore sa EU?

U skladu s Vašim poslaničkim pitanje, u nastavku dostavljam sljedeći odgovor:

Zaključci Evropskog savjeta koji je održan tokom prethodne nedjelje u Briselu mogu biti tumačeni različito, sa više ili manje optimizma, ali ključno je da je u njima ponovljena evropska perspektiva država Zapadnog Balkana. Uz sve političke turbulencije u državi kojima smo svjedočili u prethodnom periodu, ali i kratak period od imenovanja 43. Vlade Crne Gore do održavanja prošlonedjeljnog Evropskog savjeta, svjesni smo da nismo mogli više ni očekivati. Ipak, uz jasno opredjeljenje da se izborimo sa gorućim problemima u državi, u prvom redu korupcijom i organizovanim kriminalom, koracima koji su pokrenuti u pravcu obezbjeđivanja širokog društvenog konsenzusa o ključnim imenovanjima u pravosuđu, te sastavom Vlade koji obezbjeđuje garantovanje prava i slobode svake građanke i svakog građanina u državi, te ukoliko i ostvarimo ono što smo najavili kao prioritete u radu, možemo čekati zaključke Evropskog savjeta krajem godine sa više optimizma.

Naši ciljevi i prioriteti ostaju nepromijenjeni. Svi nadležni državni organi moraju biti posvećeni ispunjavanju prioriternih privremenih mjerila u oblastima iz poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost) sa ciljem dobijanja završnih mjerila. S obzirom na to da je do sada ključan problem u pregovorima bio nedostatak rezultata u oblastima koje se odnose na vladavinu prava, svjesni smo da nema više fingiranja reformi i da nas samo ključni pomaci i nedvosmislen napredak u ovim oblastima mogu dovesti stepenik bliže Evropskoj uniji. Cijenimo da Evropska unija ne može i ne smije odustati od ključnog principa na kojem je zasnovan proces proširenja, „napredovanje na osnovu zasluga“, te da će taj princip biti primijenjen na Crnoj Gori koja je najviše odmakla u procesu evropske integracije. Uostalom, u vezi sa tim imamo i jasna uvjeravanja i, uopšte, pozitivno raspoloženje kada je riječ o političkim promjenama u državi, ali i kapacitetima i odlučnosti Vlade da obezbijedi rezultate, smanji polarizaciju u društvu i uključi sve aktere i partije u prijeko potreban politički dijalog o ključnim reformama.

S obzirom na to da su za deset godina, koliko traju pristupni pregovori sa Evropskom unijom, Pregovaračka struktura, ali i institucionalni okvir za proces evropske integracije, doživjeli više izmjena koje nisu nužno uticale pozitivno na njihov rad i ukupnu dinamiku procesa, nemamo više vremena za gubljenje i eksperimente. Isto tako, pokazalo se da Crna Gora mora da razmišlja dugoročnije o raspoloživim kadrovima i kapacitetima. Dugo nas je u ovom procesu pratila ocjena o „manjku administrativnih kapaciteta“, a,



istovremeno, sporim reakcijama u pravcu racionalizacije i modernizacije. Zato je prvi cilj od kojeg polazimo prilikom izmjene Pregovaračke strukture da u njoj moraju ostati svi oni koji su „institucionalna memorija“ procesa. Drugi cilj koji smo zacrtali jeste da Pregovaračka struktura mora biti kompaktnija, efikasnija i fleksibilnija. Treći cilj koji imamo tokom rada na izmjeni Pregovaračke strukture, jeste da ona treba, u izvjesnoj mjeri, da bude prilagođena Novoj metodologiji proširenja koju je Evropska komisija predstavila u februaru, a Crna Gora prihvatila u maju 2020. godine. Imajući sve ovo u vidu, ali i primaran cilj ubrzavanja procesa evropske integracije i završetak svih obaveza iz pristupnih pregovora što prije, rekonstrukciju i osnaživanje Pregovaračke strukture moramo da završimo brzo i efikasno, uz održiva rješenja i viziju skorog pristupanja Evropskoj uniji.

Već smo preduzeli i odlučne korake u tom pravcu. Održali smo konsultacije sa pojedinim šeficama i šefovima pregovaračkih radnih grupa sa ciljem dogovora o smanjenu broja članica i članova pregovaračkih radnih grupa. 13. juna smo objavili poziv za izbor jednog ili jedne predstavnika/ce nevladinog sektora za člana/cu Savjeta za vladavinu prava. Ovim još jednom pokazujemo našu opredijeljenost da proces u potpunosti vodimo transparentno, ali i da želimo da uključimo sve raspoložive kapacitete u društvu, a nevladin sektor se pokazao kao kredibilan partner od samog početka. Koliko je sutra objavićemo listu prijavljenih kandidata/tkinja za članstvo u Savjetu za vladavinu prava, a Predlog odluke, zajedno sa ostalim dokumentima vezanim za pregovarački proces, naći će se na sjednici Vlade do kraja jula. U prvoj polovini jula će biti raspisani pozivi i za članstvo dvije/dva predstavnice ili predstavnika nevladinog sektora u svim pregovaračkim radnim grupama. Nakon javnih poziva i procesa izbora u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018.) pripremićemo odluke o svim pregovaračkim radnim grupama za Vladu.

Uporedo radimo i na izmjenama ostalih odluka iz procesa, a koje se odnose na Pregovaračku strukturu. Novina koju uvodimo je imenovanje pregovaračica i pregovarača za šest klastera pravne tekovine Evropske unije, koji su uvedeni novom metodologijom, a koji treba da budu prepoznati u javnoj sferi po svojoj stručnosti i nepristrasnosti. Na ovaj način želimo da obezbijedimo održivost Pregovaračke strukture i njenu nezavisnost u odnosu na političke promjene.

Uz ovakvu agendu, odlučnost i jasnu sliku neophodnih koraka za zatvaranje procesa pregovora, uvjeravam Vas da ću lično, zajedno sa institucijom na čijem čelu se nalazim, učiniti sve da zacrtano bude i ostvareno, a Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije u najskorijem periodu.